

Complementary Basic Education Primers (CBE) for the Cocoa Growing Communities in Ghana



ASANTE LITERACY BOOK 1



International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)



GHANA EDUCATION SERVICE

SfL

School for Life



Republic of Ghana

GHANA EDUCATION SERVICE

**COMPLEMENTARY BASIC EDUCATION (CBE) PRIMERS FOR THE
COCOA GROWING COMMUNITIES**

ASANTE LITERACY

BOOK 1



International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)

SfL
School for Life

Acknowledgement

The materials were adapted from School for Life and translated into five Ghanaian languages (Akuapem Twi, Asante Twi, Fante, Ewe and Dangme) for use in the cocoa growing communities in Ghana.

We wish to acknowledge the following institutions and individuals for their support: School for Life; DFID, Ghana; GES (Basic Education Division); Mohammed M. Nasigli (GES, Tamale), Bawa Abubakar Sibdoo (Retired Educationist), R.M. Yahaya (Retired Educationist), Karimu A. Mohammed (School for Life), Kassim K. Nantomah (School for Life), Dramani I. Imoro (School for Life), Kingsley Arkorful (HEART consortium), Jacqui Mattingly (HEART consortium), Edmund Opare (Illustrator, HEART consortium), Kenneth Wontumi (Illustrator, CRDD, GES).

Special thanks to a team of experts made up of Dr. Kafui A.G. Ofori (retired Lecturer, Language Centre, University of Ghana), Mr. Edward Apenteng Sackey (Retired Lecturer, Linguistics Department, University of Ghana), Mr. Samuel Banning-Preprah (retired Teacher, Basic Education Unit, University of Ghana), Mr. Emmanuel T. Atteh and Mrs. Patience Obeng (both Lecturers from the Department of Ghanaian Languages, University of Education, Ajumako) for translating the materials.

The materials also benefited from expert supervision from Mr. Stephen Adu, Director, Basic Education Division, GES. Valuable suggestions, feedback and reviewer comments were provided by Richard Ayitey and Fred Birikorang (both of Basic Education Division, GES).

We wish to express our profound gratitude for the expert support of Stella Dzator, Daniel Chachu and Maria Vasquez from ILO-IPEC Ghana and the coordination of Stephen McClelland (ILO-IPEC Ghana) and Alexandre Soho (ILO-IPEC Geneva, Office).

Funding for this publication was provided by the United States Department of Labor (USDOL), Project titled "Towards Child Labour Free Cocoa Communities in Cote d'Ivoire and Ghana through an Integrated Area-Based Approach" (RAF/10/54/USA) and the Global Issues Group (GIG) Project "Public Private Partnership between the Chocolate and Cocoa Industry and the ILO to Combat Child Labour in Cocoa Growing Communities in Ghana and Cote d'Ivoire" (RAF/11/04/GIG).

EMU NSEM

Ti	Krataafa
Adesua 1. Vawol nnygyeee no sua	5
Adesua 2. Kɔnsonante mmaako mmaako ho adesua	9
Adesua 3. Kɔnsonante Nkabɔmu ho adesua	12
Adesua 4. Nanabarima	19
Adesua 5. ɔbaa bi	21
Adesua 6. Mmɔfra Asede ne wɔn Nnwuma	25
Adesua 7. Nipadua akwaa	29
Adesua 8. Ahotɛ	32
Adesua 9. Apɔmuden ne Ahotɛ	40
Adesua 10. Efiɛ nyɛmmao/Nantwie	45
Adesua 11. Asau	50
Adesua 12. Afuom	55
Adesua 13. Nnua a ɛma sika (Kookoo/Mango)	58
Adesua 14. Okuani Agyei	60
Adesua 15. ɔbɔmmɔfo	63
Adesua 16. Dwa Da	65
Adesua 17. Aduannoa	68
Adesua 19. Nkyɛnsee	70
Nhoma 1. Schwɛ	72

nnεye Kumase dwa da. Dwa da no si Fida biara.
Adwadifoɔ firi Ghana afanan nyinaa ne aman a _____ no so ko
Kumase dwa so. Wode _____ ahodoɔ bebreɛ ba ho beɛn.

Nnoɔma no bi ne nnuane _____ atosodeɛ, Aborofo nsaano nnoɔma ne
ade bebreɛ. _____ no nso to nnoɔma a wɔhia wɔ dwa no so, de ko wɔn
_____.

Kumase dwa no ye dwa a _____ nni so koraa. Adwadifoɔ no hye ase
beyɛ anɔpa nnoɔnsia. ko so ara kosi _____ fɔmm.

Adwadifoɔ no bi de bɔko, nnua lɔre, atikuleta lɔre ne ade bebreɛ na
ɛba dwa no so. ma dwa no so ye bagyabagya. Adwadifoɔ no bi tena
dwa no so _____ no nyinaa na wɔsan ko wɔn kurom anɔpa a edi dwa
da no akyi no.

- a. adwadifoɔ
- ε
- b. bemmen
- d. nnoɔma
- e. adaagyee
- ε. nyemmao
- f. anwummere
- g. atenaee

3. Fa Vawol anaa Konsonante a efata ka deɛ edidi soɔ yi ho ma enye
asemfua a nteaseɛ wɔ mu.

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. a__wadifoɔ (ɔ/d) | 4. anɔ-a (k/p) |
| — | |
| 2. hodoɔ (t/a) | 5. at-sodeɛ (o/i) |
| 3. nnua__e (o/n) | 6. kw__n (a/b) |

Adesua 1

Vawol nnygyeeɛ no sua

Hwe weinom

a e, i, o, , ε, æ, ɔ, i, u

Bobɔ saa din yi:

Nkran

Kumase

Asana

Amina

Adam

Yi din baako na bo nnyegyeɛ a wote no

Ka nnyegyeɛ no. Nhwesoɔ a----a-----aa

Kyerɛ mmeae ahodoɔ a nnyegyeɛ /a/ no wɔ asemfua a wobɔɔ din no
mu.

Nhwesoɔ: a

E.g. Adama: a da ma

Sua sɛdeɛ yɛka nnyegyeɛ no tiawa ne ne ntoasoɔ.

a aa.

ba baa

da daa

Kan vawol pono yi na sua sɛdeɛ yɛkaka vawol nnyegyeɛ ahodoɔ bo
mu.

i	ɪ	e	ɛ	æ	a	ɔ	o		u	
di	dɪ	de	dɛ	dæ	æbi	da	dɔ	do	d	du
ni	nɪ	ne	nɛ	næ	ni na	nɔ	no	n	nu	
ki	kɪ	ke	kɛ	tiæfi	ka	kɔ	ko	k	ku	

Atwerɛ dwumadie

Sua sɛdɛɛ yɛtwɛɛ vawol no wɔ mframa mu.

Fa pɛnsɛrɛ fɛfa Vawol no mu wɔ wo dwumadie nwoma mu.

4. Fa nsemfua yi biara yɔɔkasamu.

(a) edin

(b) fɛfɛ

(d) ne

Da 2

Twɛɛɔkasamu num fa wo ho.

Da 3

1. Kyekyɛ nsemfua a ɛdidi soɔ yi mu nsemnsini nsemnsini.

bisa

adua

foro

asaase

foro

ahotɛɛ

abura

2. Fa nsemnsini a wonyaɛɛ no yɛ nsemfua a nteaseɛ wɔ mu.

Nhwɛsoɔ: bisa

bi - obi, ebia

sa - sa, san, saa, sam

Da 4

1. Kenkan ayɛsɛm yi na fa nsemfua (a-g) no hyehyɛ baabi a ɛfata na ayɛsɛm no awie pɛyɛ.

Nhoma 1: Sɔhwɛ

sɛ sɛ wode nnafua 4 na ɛyɔ dwumadie yi.

Da 1

1. Fa atwerɛdeɛ yi biara yɔ asemfua a nteaseɛ wɔ mu.

	l	o	u	a
ɛ	e	ɔ		
f				
p				
s				

2. Toa ɔkasamu ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi biara so.

- (a) Okuafoɔ no dua wɔ n'afuom.
- (b) Nnuabubuo basabasa bɛma
- (d) Dwa da biara nkurɔfoɔ tɔ anaase nnɔɔma.
- (e) Abɔmmɔfoɔ de kum wiram mmoa.
- (ɛ) Ahotɛ boa ma yɛnya

3. Twɛɛ nsemfua a ɛne ebi wɔ ayɔnkofa.

apatɛ	ɛsɛɛ
nnuaba	huraɛɛ
nyarewa	nkwan
ɔɔlobɔ	ankaa
abirekyi	goo

Adesua 2

Kɔnsonante mmaako mmaako ho adesua

Hwɛ

b d f g h k l m n p r s t w y

Ka di Tikya no akyi

Ba (ɔba)

Ka asemfua no mpɛn bebreɛ di Tikya no akyi.

Kyerɛ /b/ kaade no wɔ atwerɛdeɛ kaade ahodoɔ no mu.

Kyerɛ /b/ nnyegyeeɛ no wɔ nsemfua yi mu

ɔba

Baabi

Yɔ nnyegyeeɛ a aka no nyinaa saa ara.

Kɔnsonante nnyegyeeɛ ne Vawo nnyegyeeɛ nkabomu.

Ti Vawol nnyegyeeɛ ho adesua no mu.

Hwɛ Kɔnsonante ne Vawol nhyehyeeɛ yi so na ka nsemfua a ɛyɛ atwerɛdeɛ mmienu mmienu yi.

	i	l	e	ε	æ	a	ɔ	o		u
b	bi	bl	be	bε		ba	bɔ	b	b	bu
d	di	dl	de	dε		da	dɔ	do	d	du
f	fi	fl	fe	fε		fa	fɔ	fo	f	fu
g										
h										
k										
l										
m										
n										
p										
r										
s										
t										
w										
y										

siane se nkyensee ho hia nti, mmaa bebreε pe se wɔnya bi. Se wo maame wɔ nkyensee a, boa no na ɔnhwe so yie.

Bua nsemisa yi wɔ wo dwumadie nwoma mu.

- Adwuma ben na maame Mintaa yɔ?
- Nnoɔma ben na ɔtɔn wɔ dwa so?
- Kyere nkyensee ho mfasoɔ baako.
- kwan ben so na wo maame fa hwe ne nkyensee so yie? deen na yede yɔ nkyensee?

Kyere nsemfua a nteaseε wɔ mu wɔ nhyehyeeε no mu.

Atwεε dwumadie

Sua se deε yetwεε kɔnsonante atwεε deε no wɔ mframa mu.

Fa pensere fefa kɔnsonante atwεε deε no mu wɔ wo dwumadie nwoma no mu.

Montena baanu baanu na montwεε /b/ a εwɔ nsemfua yi mu.

ba
bi
bɔ
bu

Yɔ nnyegyeeε a aka no nyinaa saa ara.

Fa nsemisa no bi ka ho na bisabisa wo nnamfonom.

Kenkan deε edidi soɔ yi.

Kyensee soa maame mmaa
Nnuane odwadini ahodden nsuo

Kyεkyε nsemfua yi mu nsemisini nsemisini.

Nhwεsoɔ: kyensee

Kyε n se e

Fa asemisini biara ye nsemfua ahodoɔ.

Nhwεsoɔ:

Kyε - εkyε, akye, atεkyε, akye deε

n - nsa, nsuo nso, nom

se - sene, aseε, sensene, aseε

e - enti, eti, esua

Twerε nsemfua no mu num gu wo dwumadie nwoma mu.

Kenkan wei.

Maame Mintaa ye odwadini. tɔn nkyensee wɔ dwa so. Nnipa bebree tɔ ne nkyensee no. Ne nkyensee no ye na εkyε. Yede sanyaa na εyɔεε. no nti na nkurɔfoɔ tɔ no.

Nkyensee ho hia pa ara. Yede nnoɔma gu mu. Afei nso yesi nnoɔma wɔ nkyensee mu. Yede nkyensee soa nsuo. Nnipa bebree de nnuan gu nkyensee mu.

Adesua 3

Kɔnsonante Nkabɔmu ho adesua

Ti kɔnsonante mmaako mmaako ho adesua no mu.

b d f g h k l m n p r s t w y

Ka nsemfua yi di Tikya no akyi na kyere kɔnsonante nkabɔmu a εwɔ mu no.

1. dwom

2. gye

3. hwε

4. hyε

5. kwasi

6. kyε

7. nwa

8. nya

9. twa

Fa kɔnsonante nkabɔmu no nyinaa yɔ adwuma, na ti mu mpen bebree.

Yi kaade a nnyegyeeε dw wɔ so no firi kaade ahodoɔ no mu na fa kyere klase no nyinaa.

Yɔ nnyegyeeε nkron no nyinaa saa.

dw gy hw hy kw ky nw ny tw


Hwε kɔnsonante nkabɔmu nhyehyeeε yi so na twerε w'ankasa wo nsemfua.

	i	e	l	ε	æ	a	ɔ	o	u
dw	dwi	dwe	dwi						
gy									
hw									
hy									
kw									
ky									
nw									
ny									
tw									

Fa pensere fefa nyegyeee dw, gy, hw, hy, kw, ky, nw, ny, tw, wɔ w'atwerε dwumadie nwoma no mu.

Twere nsemfua mmienu wɔ wo nwoma mu se ebia hwε, kyε.

Adesua 19: Nkyensee



Montena akuakuo na monka mfonɪ yi ho asem.
Nsemmisa a εdidi soɔ yi beboa mo.

- deen na wohunu wɔ mfonɪ yi mu?
deen na yeɔde nkyensee yɔ?
- Kyerε nkyensee ahodoɔ a wonim.
Nnoɔma foforoɔ ben na yeɔde si nkyensee ananmu yɔ nnoɔma?

Bua nsemmisa yi.

- twerefoɔ no din de sen?
Aɔen nti na adua ye aduane pa?
Aɔen nti na adua ye ma mmɔfra?
- Aɔen nti na Danso pe adua?
- Bobɔ nnuane ahodoɔ mmiensa a wɔde adua aye din.
- Bobɔ nnuane ahodoɔ mmiensa a Danso maame ye din.
- Aduane ben na wope pa ara?

Montena baanum baanum na monni nkɔmmɔ mfa sɛdeɛ yewɔ fufuo ho.

Onipa baako befiri kuo biara mu de deɛ kuo no dwenee ho no abɛto dwa. Kuo no mu nnipa a aka no beboa no.

Adesua 4: Nanabarima



Ka mfonɪ yi ho asem.

Hwe nsemmisa yi so na kasa fa mfonɪ no ho.

- Hwan mfonɪ nie?
- Aɔen nti na poma da ne nken?
- Edeɛn na ema wohunu se wanyin?
- Ka w'ankasa wo nanabarima ho asem.

Kan deε εdidi soϙ yi: Nanabarima

Nanabarima

Kan asemfua titire yi

Nanabarima

Kyekye mu asemnsini asemnsini

Na - na ba - ri - ma

Fa asemnsini biara yϙ asemfua a nteaseε wϙ mu.

Nhwεsoϙ:

na	na	ba	ri	ma
εna	nam	ϙba	firi	mako
εna	nanso	ϙbaa	ofiri	Mansa
nante	nana aba	ϙbiri	Manu	

Kyekye nsemfua no biara mu asemnsini asemnsini sεdeε εwϙ soro hϙ no.

Fa asemfua no biara ka ϙkasamu baako.


Adwene mu Ntotoεε

Twerε asemfua titire, nanabarima, gu wo dwumadie nwoma mu.

Bobϙ nnipa foforϙ a ϙϙwϙ w'abusua mu din sε ebia:

Papa, maame, ϙϙfa, sewaa, ne ade.

Saa nnipa yi a ϙϙwϙ w'abusua mu no, adwuma ne sεn?



Me din de Danso. Me maame renoa aduane.

Me maame nim aduannoa pa ara.

noa nnuane ahodoϙ te sε εmo, bayerε, fufuo, gari ne adua.

nnε ϙrenoa adua.

Adua ne gari ye aduane a mεpe pa ara.

Adua ye aduane pa. ma yen nipadua nya ahodden.

Adua san ma mmϙfra nyini yie nya ahodden.

Mεpe adua pa ara, εfiri sε εma me mee

na metumi nom nsuo bebree.

Ye de adua ye nnuane ahodoϙ nso, te sε koose, agau ne ade.

ϙ da bi a, ye noa fra εmo. no na ye fre no "waakye."

Saa nnuane yi na mmϙfra nyini yie. Sε woyε adwumaden wie a, εsε sε

wodi aduane pa ma wonya apϙmuden. ye sε obiara di aduane bi a ye de

ase dua ayϙ.

Nokore anaa εnye nokore.

Aduane pa ma yenya ahodden.

- Adua ne gari ye aduane a mεpe pa ara.
- Me maame noa nnuane ahodoϙ pii.
- nnε ϙrenoa ampesie.

Aden nti na yedidi?

Se yeannidi ammee a, edeen na ebeba?

Kenkan nsemfua a edidi soɔ yi.

aduane	adua	noa	egya,
nsuo	anyina	gyabidie	kuo
apɔmuden	ɔkɔm		

Kyekye nsemfua no mu asemnsini asemnsini.

aduane	-	a du a ne
adua	-	a du a
noa	-	no a
egya,	-	e gya
gyabidie	-	gya bi di e
apɔmuden	-	a pɔ mu de n
kukuo	-	ku ku o
ekɔm	-	ε kɔm

Fa nsemnsini no ye nsemfua foforɔ.

a	-	asem, abɔfra, ani, aso
du	-	dua, adu, adua
ne	-	ene, pene, pane
no	-	ano, noa eno
gya	-	gyae, agya, gyan, gyam
bi	-	obi, ebi, obiri
di	-	ado. Fidie, din
e	-	eno, enti, emu, efi

Twere nsemfua foforɔ no gu wo dwumadie nwoma mu.

Fa nsemfua no twere ɔkasamu num.

Kenkan wei.

Twere nsemfua no gu wo dwumadie nwoma mu.

Kenkan deɛ edidi soɔ yi.

Me nanabarima anyini yie.

dwono wɔ ne ho nyinaa.

Me nanabarima din de Amoako.

Me nanabarima ye nipa pa.

pe ne nananom asem.

Ka ɔkasamu mmiensa firi saa pono yi so.

Nanabarima	baa wee hunuu	nam fie Anima Abenaa
------------	---------------------	-------------------------------

Twere ɔkasamu no baako wɔ wo dwumadie nwoma mu.

Drɔ nanabarima a ɔde poma nante mfonɔ.

Adesua 5

Ɔbaa li



Ka mfonɩ yi ho aɛm.

- Edeɛn na wohunu wɔ mfonɩ yi mu?
- Adwuma ben na Maame Ataa yɔ?
- Maame ataa wɔ mma mmaa baahe?

Adesua 17: Aduanna



Ka mfonɩ yi ho aɛm

- deɛn wohunu wɔ mfonɩ no mu?
- deɛn na maame no reyɔ?
- Bobɔ nnuane ahodoɔ a wo maame noa no bi din.

Ayεεεμ 2

Kumase wɔ dwa keɛɛ. Obi benya nnɔɔma a ɔpɛ nyinaa bi wɔ saa dwa no mu. Kumase dwa no ba so nnawɔtwe biara. Saa da no, nnipa firi nkuro ne nkuraa a εben no so ba dwa no so. Adwadifoɔ no bi nso firi aman foforoɔ so betɔn wɔn nnɔɔma na wɔasan a toto deε εhia wɔn. Adwadifoɔ no bi nante, nanso ebinom tena baasekre ne moto so. Afoforoɔ nso tena lɔre ne bɔɔso mu ba dwa no so.

Adwadifoɔ no tua toɔ de boa mansin Mmarahye Badwa no, ma wɔnya sika de ɔɔ nkɔsodwuma. Wɔsan boa Mmarahye Badwa no ma wɔsiesie dwa no so. ma εhɔ ye ahomeka ma adetɔnfoɔ ne adetɔfoɔ no nyinaa.

Bua nsemmissa yi gu wo dwumadie nwoma mu.

- Twerε nnuane ahodoɔ num a wɔtɔn wɔ Kumase dwa so?
 - kwan ben so na nkurofoɔ fa ba dwa no so?
deen na εdi adanseε se Kumase dwa no so?
- Bere ben na yesra nku pa ara wɔ afe no mu? Aden ntira?
- Nnoɔma ben na mmarima no taa tɔn?
 - Da ben na εye Kumase dwa da?
 - Aden na adwadifo no tua toɔ?
 - hefa na adwadifo ne adetɔfoɔ no firi?
 - deen na ye de toɔ a adwadifoɔ no tua no ɔɔ?

- Aden nti na εho hia se ye de mmayewa kɔ sukuu?
- Wobere se wobeye Tikya anaa Neese? Aden ntira?
- Se mmaayewa kɔ sukuu a, adwuma foforoɔ ben na wɔbetumi ayɔ?

Kenkan weinom den

Neese sukuu ayaresabea odwadini

Nsemfua titire

Neese sukuu
ayaresabea odwadini

Keykye nsemfua no mu asemcini asemcini.

Fa asemcini no biara ɔɔ asemfua a nteaseε wɔ mu.

Nhwεsoɔ:

nε - εse	su ku u
nε - εnne	su - nsu
ε - se	ku - kumaa
se - sekan	u - mu
a ya re sa be a	
a - ataade	
ya - yam	
re - reba	
sa - asa	
be - bepɔw	

a - ahaban
o dwa di ni
o - obi
dwa - dwane
di - adi
ni - nipa

Kenkan wei:

Ayεεεm 1

Maame Ataa rekasa akyerε ne mmaayewa baanun no.
Ne mmaayewa baanun no de Amma ne Yaa.
Amma ye Neεεε enna Yaa ye Tikya.
Amma yε adwuma wε ayaresabea.
Yaa yε adwuma wε Tafo.

Ayεεεm 2

Amma hwe ayarefoε.
εεε adwuma anεpa.
εεε da bi a, εεε adwuma anadwo.
Yaa kyerε adeε wε Pramire Sukuu.
εεε sukuu anεpa.

εεε nokore anaa nye nokore.

- Amma ye Tikya.
- Yaa yε adwuma wε akuraa a εben ha ase.
- Σε wope σε woyε Neεεε anaa Tikya a, εεε σε wokε sukuu wie.

ne - εne, atene, fene, pene
n - εna, nan, nanso, εnan
kye - εkyena, kyekyere, kyerε, kyea
a - aεεm, abaa, aba, ano.
to - toa, ato,
so - soa, εsoro, som
de - dede, dadeε, adeε
ε - εno, εmo, εso, εbε
a - afe, asee, aεε
nwa - nwa, nwanwa,
ε - εεε, σε, εne, εmo
to - ato, Akoto toa
ε - εεε, wε, εε, εko.

Fa nεεmfua nsia ye εkasamu na twere gu wo dwumadie nwoma mu.

Kenkan wei:

Ayεεεm 1

Maame Σεεwa ye odwadini.
εεε bayerε wε Kumase dwa so.
Owura Boafo nso ye odwadini.
εεε baasekre ne baasekre ho nnoεma wε Koforidua dwa so.
Adwadifoε bebree wε Kumase dwa so a wεεε nnoεma ahodoε.
Nnoεma a wεεε no bi ne atosodeε, nnuaba, aburoo, εmo, bankye ne nnuane ahodoε.

Maame Σεεwaa adamfo Asantewaa εεε nku wε dwa so. duru εpe bere a, yeεε nku pa ara.

Mmarima no bi εεε mpaboa, nsa ahodoε, nam, nhahamma, fugu ne nkentεn.

Afei hwε mfonɩ no na ka deε wohunu kyere me.

- deen na wohunu wɔ mfonɩ no mu?
- deen nti na yekɔ dwa so?
- deen na mmaa no retɔn?
Nnoɔma ben na yebetumi atɔ wɔ sotɔɔ mu?
- Nnoɔma ben na wɔtɔn wɔ sotɔɔ mu?

Kenkan nsemfua yi:

Edwa ntoosi gyeene nkyene
Atosodeε anwa εtoɔ

Kyekye nsemfua no mu asemɩni asemɩni

edwa - e dwa
Ntoosi - n to o si
Gyeene - gye e ne
Nkyene - n kye ne
Atosodeε - a to so de ε
Anwa - a nwa
εtoɔ - ε to ɔ

Fa asemɩni biara ye nsemfua ahodoɔ

e - efie, enti, enini, eno
dwa - dware, adwan, dwane, adwaa
n - nsuo, nsa, nom, nan
to - toa, tokuro, toto
o - osuo, obi, onua, onipa
si - sika, nsia, asisi, asi
gye - gyedua, gyeene,
e - eti, efi, emu, enie

- Maame Ataa wɔ mmabaa baanan.

- Fa nsemfua yi mmienu a wope biara yɔ ɔkasamu mmienu.

Tikya

Nεεε

Sukuu

Ayaresabea

Montena akuakuo na monkasa nkyere mo adwene wɔ hia a εhia se yede mmaayewa kɔ sukuu ho.

Adesua 6:

Mmofra Asede ne wɔn Nnwuma



Adesua 16: Dwa Da



Ka mfoɪ yi ho asem.

nne yerebeyɛ adetɔn ne adetɔ ho adwuma. hefa na yetɔn nnoma na yetɔ nnoma?

Kenkan deε εdidi soϰ yi den.

ḃḃmmḃfoḃ etuo wiram nnomaa ahayḃ
Anadwo nnanko akuafoḃ egyahyehyeε

Kenkan wei:

Papa Agyei ye ḃḃmmḃfo ḃ etuo

de etuo no kum wiram mmoa ne nnomaa.

Agyei ḃ ahayḃ anadwo, εnna afei nso awia berε. Agyei nim sεdeε
yeḃto tuo yie.

Ne tuo no ano ye den. kum mmoa nketewa ne nnomaa. Mpen pii
no, Agyei kum nnanko. Adanko ḃ aso atenten ne nan nketenkete
na ḃtu mmirika ahocḃhere so. Nnanko ye mmoa nketewa na ḃḃnim
sεdeε ḃḃtete ḃ wira ase.

Agyei tu abḃḃmmḃfoḃ ne akuafoḃ a aka no fo fa wiram gyasḃ ho.
Wiram gyahyehyeε kum mmoa ne nnomaa na afei εsee asaase.

Twereε kasamu num a εye fa ayεsem no ho.

Agyei ye ḃḃḃḃmmḃfoḃ.

Abḃḃmmḃfoḃ de etuo kum mmoa.

Bua saa nsemmisa yi gu wo dwumadie nwoma mu.

- Aden nti na Agyei ye ḃḃḃḃmmḃfoḃ pa?
 - Mmoa ben na Agyei kunkum ḃḃn?
 - deen afotuo na Agyei de ma abḃḃmmḃfoḃ a aka no?
kwan ben so na gyahyehyeε ha ahayḃ?
- Aden nti na wiram gyahyehyeε nye adepa?

Drḃ adanko mfonι gu wo dwumadie nwoma mu.

Ka mfonι yi ho asem.

- Edeen na wohunu ḃ mfonι yi mu?
- Edeen na ḃḃreyḃ?
- Deen na woyḃḃ no anḃpa yi ansa na wobaa sukuu?
- Adwuma ben na woyḃ de boa ḃ fie?
- Aden na εε se mmarmmaa ne mmaayewa boa ḃḃn ho ḃḃn ho
ḃ dwumadie bi mu?

Kan nsemfua yi den:

efie praeε kyensee bokiti asḃ nwira

Kyekye nsemfua titire yi mu asemḃsini asemḃsini

praeε

kyensee

bokiti

asḃ

nwira

Kyekye nsemfua titire yi mu asemḃsini asemḃsini.

praeε - pra eε

kyensee - kyε n se e

bokiti - bo ki ti

asḃ - a sḃ

nwira - n wi ra

Fa asemsini no biara yɔ asemfua baako a nteasee wɔ mu.

pra	-	prama	prako	pra	
eε	-	adeε	aseε	εyeε	
kyε	-	εkyε	ɔkyεm	kyene	
n	-	nsa	nsuo	nso	
se	-	εse	ase	sene	
e	-	enti	esu	emu	eno
bo	-	boa	bom	aboa	
ki	-	kitikiti			
ti	-	tie	setie	enti	
a	-	aεm	aδn	aso	
sɔ	-	sɔre	asɔre	asɔba	
n	-	nsa	nsuo	nso	
wi	-	wisa	wia	tawia	
ra	-	ara	pra	sra	kra

Kenkan wei:

Papa Kwame mma nie.

Wɔye abaayewa baako ne abarimaa baako.

Abarimaa no din de Mante.

Abaayewa no din de Adubea.

Anɔpa biara Mante prapra adihɔ na wahwe ne papa nyemmao no.

Adubea boa ne nuabarima no ma wɔsiesie wɔn fie hɔ.

Adesua 15: bɔmmɔfo



Ka mfonɔ yi ho asem.

Hwe mfonɔ yi na kyerekyere deε wohunu wɔ mu.

- deen na ɔbarima no kuta?
- deen na ye de etuo yɔ?
- Hwan na wakɔ ahayɔ da?
- Mmoa ben na wohunu wɔn wɔ wiram hɔ?
- bɔfoɔ bi wɔ wo kurom?
- Mmoa ben na ɔkum wɔn?
- Nam akyi, deen bio na yenya firi mmoa no ho?
- Aδn nti na yewe nam?

b	o	n	e	b	a	a	i	d
a	a	b	k	k	a	d	d	u
ε	t	y	ε	a	n	n	k	u
a	m	o	n	ɔ	o	ε	u	b
a	b	a	r	g	b	k	e	a

Nhwεsoɔ: bankye

Kyerε mmuae no gu wo dwumadie nwoma mu.

Wɔdidi wie a, wɔn baanu hohoro nnɔɔma no mu.

Ɛye nokorε anaase ɛnye nokorε

- Ata mpra wɔ fie.
- Tawia ne Ata siesie wɔn atenaεε.
- Tawia ye abaayewa a ɔyere ne ho yɔ adwuma.
- Ata hwε nyemmaa no so.

Dɔɔ praeε mfonɪ.

Fa nsemfua yi twerε ɔkasamu mmiensa.

praeε

bokiti

nwira

Dwom bi

Wei ne kwan a yεfa so

Siesie yen fie

Siesie yen fie, siesie yen fie

Wei ne kwan a yεfa so

Siesie yen fie

Anapatutu

Adesua 7

Nipadua akwaa



Ka mfonɪ yi ho aɛm.

Montena num num wɔ kuo biara mu.

Momfa nɛmmisa yi so nni mfonɪ no ho nkɔmmɔ:

ho bebree.

Adu ne ne yere nya sika bebree fi wɔn mfuo no mu a, wɔde bi tua wɔn mma sukuu fiisi de bi boa ma wonya apɔmuden. boa wɔn ma wɔtuatua ɛka biara a ɛda wɔn so.

Wɔye nnipa a wɔye nsiyɔfɔɔ ne abusua a wɔwɔ ahotɔ wɔ asetena mu. Obiara boa adwumayɔ wɔ abusua no mu.

Bua saa nɛmmisa yi gu wo dwumadi nwoma mu.

1. Adu ne n'abusuafo dodoɔ ye baahe?
2. Mmarima ne mmaa baahe?
3. Adwuma bɛn na wɔye?
4. dɛn na wɔnya firi wɔn mfuoɔm?
5. kwan bɛn so na wɔn nyɛmmaa no boa wɔn dwumadie.
6. dɛn na Adu ne Abena de sika a wɔnya no yɔ?
7. kwan bɛn so na mmɔfra no boa wɔn awofoɔ?
8. dɛn na ɛdi adanseɛ sɛ wɔye abusua a wɔwɔ anigyɛɛ mu?

Montena baanu baanu na monyɔ dwumadie yi. Hwehwɛ nnuane nsia fi nyansapɔ pono yi so.

de	-	ɔde, dade
n	-	ena, eno, eno
ka	-	kaa, kan, kata
te	-	tete, tena, tenten
a	-	ani, aba, asem
fu	-	afu, furo, fufuo

Fa nsemsin no ye nsemfua na kyereɔ gu wo dwumadi nhoma mu.
Kenkan deɛ edidi so yi.

Ayɛsem 1

Adu ye okuafoɔ pa

ƙɔ afuom ƙɔye adwuma daa.

san yen mmoa ne nƙoƙɔ

Adu yere de Abena

Abena nso ƙɔ afuo.

yere ne ho yɔ adwuma ƙɔ afuo no mu.

Asabea ne Ofri ye Owura Adu ne Awuraa Abena mma. Wɔboɔ wɔn
awofoɔ adwuma ƙɔ afuom.

Adu ne ne yere dua bayerɛ, atokoɔ, ayuo, emo, nkateɛ, bankye ne
asedua.

Se wobu wɔn nƙɔbae no a, wodi bi ƙɔ fie na wɔatɔn deɛ aka no.

Ayɛsem 2

Owura Adu ne ne yere yen anantwi, nguan ne mmirekyi

Wɔsan yen ntakraboɔ ƙɔ fie

Wɔyen nƙoƙɔ, nƙɔmfɛm, dabodabo ne krakum

Mmoa a wɔyen wɔn no, gya wɔn anan bebreɛ a,

Adu ne ne yere de gu wɔn afuo no mu de siesie asaase no. Adu ntɔ
fetelasa a eyɛ nnuru, efiri se ɔnya mmoa agyanan a nnuro biara nka

- Edeɛn na wohunu wɔ mfonɔ no mu?
- Ekwan ben so na nipadua akwaa no boa no ma wosua adeɛ?
- Nyarewa ben na etaa ha ani, ehwene, aso ne ade.
- Ekwan ben so na yɛfa si saa nyarewa yi ano?

Kenkan deɛ edidi so yi:

ani

ehwene

aso

etire

Kyɛkyɛ asemfua no biara mu asemɛsini asemɛsini.

Nhwɛsoɔ:

Ani - a ni

ehwene - ε hwe ne

Aso - a so

Fa nsemsini no biara yɔ asemfua a nteaseɛ ƙɔ mu.

Asem nipa

ɛnnɛ hweɛ nɛ

Abaa soa

Fa semfua no mmienɔ yɔ w'ankasa kasamu na twereɛ gu wo
dwumadie nwoma mu.

Kenkan wo kasamu no den kyereɛ klase no.

Kan δεε εdidi soɔ yi.

Asare wɔ ani mmienu.

N'ani no soso yie.

Asare ani no boa no ma ɔhunu adee.

Asɔ wɔ nso mmienu.

N'aso no boa no ma ɔte asem.

ɔtaa yiyi n'asomu.

Kofi wɔ nsa mmienu.

Kofi de ne nsa no yɔ nnoɔma.

ɔsan de ne nsa no soso nnoɔma mu.

Kofi de ne tekyerema ka aduane hwe.

Nipadua akwaa no nyinaa boa yen ma yesua nnoɔma ho nsem.

Twere ɔkasamu a εdidi soɔ yi gu wo nwoma mu na wie emu biara.

- Asare wɔ
- Asɔ de n'aso
- Kofi de ne tekyerema
- Nipadua akwaa no nyinaa boa yen ma

Nsemfua titire. Kenkan nsemfua a εdidi soɔ yi den.

Afuo asɔ nkrantε bayerε

Atosodeε emo nkateε aburoo

Kyεkyε nsemfua titire no mu asemnsini asemnsini:

afuo emo

Asɔ atosodeε

Nkrantε nkateε

Aburoo

mo - ε mo

Nkrantε - n kra n te

Aburoo - a bu ro o

Atosodeε - a to so de ε

Nkateε - n ka te ε

Afuo - a fu o

Fa asemnsini biara ye nsemfua foforo.

ε - εnne, εna, εno, εnna

mo - emo, bomo

n - nsa, nua, nso, nti

kra - nkranε, nkra

te - te, tea, teε

a - ani, ano, aso, asa

bu - bua, abua, abusua

ro - suro, kuro, furo

w - we, wa, wε, wie

a - aba, abaa, aboa

to - toa, tokuro, ɔtomfoɔ

so - soa, nso soε

Adesua 8


Ahoteε

Adesua 14: Okuani Agyei



Ka mfonɪ yi ho asem:

- deen na wohunu wɔ mfonɪ no mu?
- Nnipa baahe na wohunu wɔn?
- hefa na wɔwɔ? deen na wɔreyɔ?
- Woboa w'awofɔ wɔ afuom?
- Wopɛ kuadwuma? Aden ntira?
- Aden nti na okuani ho wɔ mfasɔ?



Ka mfonɪ yi ho asem.

- Edeen na mmɔfra no reyɔ?
- Aden nti na εε se wotwitwiri wo se anɔpa?
- Mpre sen na εε se wodware da biara?
- Se yeanni yen ho ni a, edeen na ebɛba?

To saa dwom yi.

Anɔpa biara

Twitwiri wo se,

Twitwiri wo se

Twitwiri no da biara.

Maame, papa, onua barima, onuabaa

Twitwiri no da biara.

Nunu, nunu nunu wo tiri mu

Nunu mu da biara

Paapa, maame, onuabarima, onuabaa

Nunu mu da biara

Hohoro, hohoro, hohoro w'anim

Hohoro no da biara

Paapa, Maame, onuabarima, onuabaa

Hohoro no daa biara.

Kenkan deε εdidi so yi.

Afia ye abaayewa a wadi mfee duanan.

Afia ye obi a ɔdi ne ho ni daa.

Afia mpe se ne ho ye fi.

Anɔpa biara Afia hohoro n'anim, na watwitwiri ne se

Afei ɔdware ansa na wafiri fie ako sukuu.

Memeneda biara Afia si ne nnoɔma.

Nokore anaa enye nokore

- Odum ye dua eso aba wɔ esere mu.
- Dawadawa dua wɔ kwaeem.
- Kookoo ye dua a ema sika a εwɔ kwaeem.
- Ghana wɔ nnua bebree a ema sika.

Drɔ dua bi a ema sika wɔ wo mpɔtam mfonɪ.

Twere nnua num a ewo wo mpotam a ema yen sika din gu wo dwumadie nwoma mu.

Kenkan dee edidi soɔ yi den.

Dawadawa	kookoo	yɔɔyi
Baobab	kube	mango
Odum	nku dua	ɔwawa
Abɛ		

ɔkasamuyɔ

Fa nsemfua yi yɔ ɔkasamu num.

- Dawadawa
- Abɛ
- Baobab
- wawa
- Kookoo

kenkan ne nteaseɛ

Kan dee edidi soɔ yi na bua nsemmisa a edidi soɔ no.

Yewo nnua ahodoɔ bebree a ema yen sika wo Ghana. Ebi wo Ghana esere so amantam no mu. Nnua a ewo esere so amantam no mu bi ne dawadawa, nku dua, baobab ne yɔɔyi.

Yewo nnua ahodoɔ bebree a ede sika ba wo kwaeem amantam no mu wo Ghana anafoɔ. Ebi so aba na ebi nso nso aba. Yewo nnua a eso aba te se paya, akutuo, mango, guava ne borɔferɛ. Nnua a enso aba no bi ne odum, ɔwawa, sapele

Ayeseɛ 2

Sukuu mu Tikyafɔɔ no hwe sukuufɔɔ no nyinaa mmawere ne won tirinwi.

Afia ho te daa enti Tikyafɔɔ no kamfo no yie.

Oduruu pramaire sukku klase a eto so nsia no, wode no yee sukuufɔɔ no so panin.

Sua sɛdeɛ wobedi wo nipadua ne baabi a woteɛ ni bere biara, efiri se yadeɛ mmoawa tena baabi a efi wo.

Twere nsem yi biara ne dee ene no ko.

Nwira	nyarewa
Afe	Bɔɔla Kyense
Apɔmudene	Tirinwi
Efi	Ahotɛ

Bua nsemmisa a edidi soɔ yi na twere wo wo dwumadie nwoma mu.

- Afia adi mfee sen?
- Edeen na Afia yɔ ansa na wako sukku?
- Na Afia wo klase ben na wode no sii mmaayewa no so panin?

- Aden nti na Tikyafoɔ no kamfo Afia?
- Kyere senti mmienu a ese se yebɔ yen ho ban firi yadee mmoawa ho.

Kan ayeseɛm no bio na fa nsem a efata hyehye dee eye ma enye ɔkasamu.

Afia	ne
Nnoɔma Memeneda biara	ye
si	adi
Mfee dunan	na edi akyi
Tikyafoɔ no	hwɛ
Anyamesom	
Ahoteɛ	
Wɔn mmɔwereɛ	

Twere ɔkasamu no mu mmienu gu wo dwumadie nwoma mu.

Adesua 13:Nnua a ema sika (Kookoo/Mango)



Monka mfonɩ a ewɔ adesua yi mu ho asem.
Mommisa saa nsem yi.

- deen na wuhu wɔ mfonɩ no mu?
- ye nnua ben?
- Mfasoɔ ben na yɛnya firi nnua no ho?
- kwan ben na yɛfa so bɔ nnua no ho ban?
- Nnnua foforoɔ ben na ema yen sika?

Fa nsemfua no mu nan ye ɔkasamu na twere gu wo dwumadie nwoma mu.

Kenkan ayeseɛm yi:

Manu ne ne yere Ataa ye akuafoɔ.

Wɔn baanu nyinaa wɔ aburofoɔ.

Wɔn aburofoɔ no soso.

Manu boa ne yere no adwuma wɔ n'afuo mu.

Ataa nso boa ne kunu adwuma wɔ n'afuo mu.

Wɔn mma nso boa wɔn adwuma wɔ wɔn mfuo mu.

Nnansa yi mmaa bebree pɛ kuayɔ sen mmarima.

Wɔye mfuo akese.

Wɔnya nnɔbaeɛ bebree nso.

Se ɔbarima ne ne yere kua a, eyɛ.

Wɔnya aduane bebree ma wɔn fiefoɔ di.

Montena ase baasa baasa na monyɔ adwuma yi.

Nokore anaase enye nokore

- Manu nye kua.
- Ataa nye kua.
- Manu ne Ataa ye kua.
- Wɔn mma boa wɔn afuo mu adwuma.

Fa saa nsemfua yi yɔ ɔkasamu na twere gu wo dwumadie nwoma mu.

asɔ

afuo

mma

adwuma

Adesua 9

Apɔmuden ne Ahoteɛ



Ka mfonɔ yi ho aseɛm.

- Edeɛn na wohunu wɔ mfonɔ yi mu?
- Edeɛn na nnipa a wɔwɔ mfonɔ no mu reyɔ?
- Adɛn na nnipa no reyɔ adwuma asiesie wɔ atenaɛɛ?
- Se yeansiesie yen atenaɛɛ ma eho ante a, edeɛn na ebeba?
- Edeɛn na ema ntontom ase dɔre wɔ yen mɔtamɔ?

Kenkan nsemfua yi.

Gyaade mmɔwɛ agyananbea

Yadee mmoawa adwaree ayamtuo (kɔlera)

Fa nsemfua no twere kasamu tiawa num.

Kenkan wei

Ayɛɛm 1

Yadee mmoawa ye nketenkete

Wɔsusua yie a yentumi mfa yen ani hunu nhunu wɔn.

Yadee mmoawa ma yen yadee na wɔsan sɛe yen aduane.

Wɔtena mmea a eho ntee sɛ ebia, gɔta mu.

Sɛ yeanni yen ho ni a yetumi nso hunu wɔn yen gyaade adwaree agyananbea.

Nwansena de yadee mmoawa fi baabi kɔ baabi foforo.

nɛ sɛ yema nwansena sisi yen aduane so.

Ayɛɛm 2

Sɛ nnipa bɔ wa anaase wɔnwansi a, yadee mmoawa fi wɔn anom ba.

Enti sɛ yebɔ wa anaase yenwansi a, ɛɛ sɛ yekata yen ano.

Sɛ yen mmɔwɛ fu na emu ye fi a, yadee mmoawa behyehye mu.

sɛ sɛ yede samina hohoro yen nsa bere biara a yebekɔ agyananbea anaa yerebedidi sɛdeɛ ebema yeanya ahɔnden.

sɛ sɛ yetwitwa yen mmɔwɛ, na yen tinwi fu a, ye yi na yedi yen ho ni bere biara.

Fa nsemmisa foforo ka ho na bisa wo nnamfonom.

Kenkan saa nsemfua yi

Afuo aburoo asɔ

Montena ase baasa baasa

Monkyekye nsemfua titire no mu asemnsini asemnsini.

afuo a fu o

aburoo a bu ro o

asɔ a sɔ

Fa nsemnsini no yɔ nsemfua foforo

Afuo

a - asaase, abaa, aboa abɛ

fu - afu, fua, fufuw, mfuturu

o - owia, obi, onipa

Aburoo

a - asem, aba, adu, ani, abɔfra

bu - bua, bue, obu

ro - foro, ɔsoro, kuro, porow

o - osuo, owura, okusie

asɔ

a - adaka, adan, adanko, adamfo

sɔ - sɔre, sɔhwɛ, sɔne

Adesua 12: Afuom



Hwe nsemisa a edidi soƵ yi so na ka mƵoni no ho asem:

- deen na wohunu Ƶ mƵoni no mu?
- KuayƵ nnadee ben na Ƶde reyƵ adwuma Ƶ afuo no mu?
- NnƵbaee ben na wohunu Ƶ afuo no mu?
- NnƵbaee foforƵ ben na wogye di se okuani no dua Ƶ n'afuo mu?
- Aden nti na wogye di se Ƶye okuani pa?

Nokore anaase enye nokore

- Yadee mmoawa ye mmoa akesee bi a ƵƵƵ wuram.
- Yadee mmoawa ma yen yadee.
- Se yepe se yeyya apƵmuden a, ese se yema yen mmƵwere fu.
- Eye ade pa se yedi yen nipadua ni.
- Nwansena mfa yadee mmoawa nnante.

Dro ntontom mƵoni gu wo dwumadie nwoma no.

Adesua10

Efie Nyemmao/Nantwie



Ka mfonɪ no ho aɛm.

Montena baanu baanu na momfa nɛmmisa a ɛdidi soɔ yi nka mfonɪ no ho aɛm.

- Ɛdeen na wohunu wɔ mfonɪ no mu?
- Mfasoɔ ben na w'abusuafoɔ nya firi nantwie no ho?
- Dwuma ben na nantwie di wɔ wo daa asetena mu?
- Bobɔ aboa no honam akwaa no nyinaa din.
- Ɛdeen na ɛɛ sɛ yɛyɔ wɔ nantwie mufusuo ho ansa na yɛanom.

Kenkan deɛ ɛdidi soɔ yi.

Papa Amoa, ɔfrani no nie.

wɔ asau a ɔde yɔ n'adwuma.

de n'asau no yi mpatɛ.

kɔyi mpatɛ wɔ asubɔnten Firaw mu.

de ne kodoɔ no fa asubɔnten no so yi mpatɛ.

tɔn saa mpatɛ yi wɔ dwa so.

Namyie ye adwuma a ɛho hia.

Sɛ wowe mpatɛ bebree a wobɛnya ahɔɔden.

Kyerɛ nɛmfua a ɛwɔ ayɔnkofa.

Okuani	hama
frani	aso
Kapenta	asau

Nsemfua titire

Asau ɔfrani adwuma asubɔntene kodoɔ

Kyekye nsemfua titire no mu asemsini asemsini.

Nhwesoɔ: asau

Kyekye saa asem yi mu asemsini asemsini.

a sa u

Fa asemsini biara ye asemfua a nteasee wo mu.

a	sa	u
abaa	sapɔ	sukuu
aden	safe	sua
anim	san	osu
asem	saw	sum

Fa nsemfua foforo a wonyaae no ye ɔkasamu tiawa num na twere gu wo dwumadie nwoma mu.

Nhwesoɔ:

- Me papa wo abaa.
- Beta anim ha.
- Fa safoa no bue pono no.
- Osuo beta ɔkyena.

Nsem titire

Nantwie Nufusuo Mmoa Nantwibuo

Kyekye asemfua no mu biara asemsini asemsini.

Nhwesoɔ:

nantwie na n twi e

Fa asemsini biara ye asemfua a ewo nteasee.

na	n	twi	e
nana	nsa	twitwa	eno
nam	nsu	twiw	etire
tena	nso	twe	enie
nan	nom		

Fa wo nsemfua no mu biara ye ɔkasamu num.

Nhwesoɔ:

- Nana ko afuom.
- Merekoɔ nam.
- Akoko no nan sua.

Amma, tena ase.

Kenkan wei.

Owura Badu ye okuafo.

Ɔyen mmoa bebre.

Ebi ne nantwi.

Ne yere Mansa boa no ma ɔhwɛ mmoa no.

Ɔpe nantwie no nufusuo kyɛ.

Maame Mansa nim nantwie nufusuo kyɛ yiye.

Owura Badu ne n'abusuafo no nnom nufusuo no, saa ara kekɛ.

Ɔwɔnoa mu ansa na wɔanom, efiri sɛ nufusu a wɔnnoaa mu wɔ yadɛɛ mmoa a wɔde yadɛɛ ba.

Eye sɛ wobɛnoa nufusuo ansa na woanom.

Wobetumi asɔne so ansa na woanom.

Bua nsemisa yi wɔ wo dwumadie nwoma mu.

- Mmoa bɛn na Owura Badu yen wɔn?
- Hwan na ɔboa no mmoayɛn no mu?
- Ekwan bɛn na yɛfa so sɔne nufusuo so?
- Adɛn nti na esɛ sɛ yɛnoa nufusuo ansa na yɛanom?

Sɛ wokɔ fie a, kɔ nantwibuɔ a ɛwɔ wo kurom ho nsrahwɛ.

Wo ne wo tikya ne wo nnamfonom nni deɛ wokɔhunuiɛ no ho nkɔmmɔ.

Adesua 11

Asau



Adesuafoɔ no ntena ase baanum baanum wɔ kuo biara mu.

Monkyerɛ mo adwene wɔ nsemisa yi biara ho.

- Edeɛn na mohunu wɔ mfonɛ no mu?
- Edeɛn na yɛde yɔ?
- Hwan na ɔde saa adeɛ yi yɔ adwuma?
- Ekwan bɛn so na afrafoɔ nam hwɛ wɔn asau so yie?
- deɛn bio na yetumi de asau yɔ?